

O-16

K34/33

1. okweleng ya sesotho baśimane xa ba wêle felo xa tee le basetsana. Baśimane ba na le ya bona, basetsana yabôna. Xomme mo dikweleng tše ntši ba aroxana xomme ba hlakane kweleng ya mafelelo ya boxwera. Baśimane bathoma kakwêla yabodika yeo eseng xona xo ba setsana. Mobodikeng baśimane ba bolotswa. Mośimane o wela xe a na le nywaxa ye lesome xoba masomea mabedi. Kwela ya bodika e dirwa ka sehlopha sa baśimane xo fihla masome a mahlano xoba xo feta fao. Xomme xa xo khethwe ba ngwaxa o tee fela. Mośimane yo mong le yo mong enaxo le ngwaxa ye lesome xm xoba xoba xo feta feo, o swanetše ke xo wela xe xona le kwela ya bodika. Fela bana ba motho otee ba baśimane bahlatlamanaxo ele bana ba mosadi o tee xa ba dumelwi xoba kweleng e tee. Bobika bo wêlwa kamoraxo xa mengwaxa ye mebedi xoba ye meraro. Meroto e tsebywa ka maina e yone. Ngwaxa wa xo wela ka ona o ka thselwa ka xo hloka mabele.
2. mehleng ya ntwa xa xo dirwe kwela xoba mehleng ya tlala. Kwela e laola ke kxośi ka xo bona mabele mo naxeng. Kwela xa elaolwé ka ditaola fela kxośi o hwetsa tumelelo ya xo dira kwela xo ba-kxomana ba xaxwe. Ko wêla xa baśimane le basetsana ke thswanelo ka xore xe mośimane xoba mosetsana a sa wela o nyatšwa ke sethsába e seng banna fela xe ele mośimane xoba basadi, fela xe ele mosetsana. Baśimane le basetsana baswanetše xo wêla. Ne xole ba be sa wêlexo batswadi ba bona ba tla hwetsa molato o tswaxo mośate. Kwela ya bodika e dirwa ka kxapeletše xo baśimane xoba mang le mang yo a sa welaxo. Thušo ya lebollô e xo motho fela xe xona le koma naxeng ya xabo. Xomme ~~exhixixxkxkxemix~~ lethuše kudu kudu kxośi. Koma e a lefšwa. Xomme e lefšwa ka pudi, nku xoba thselete ye lekanaxo 10/- xoba £1. Xomme tefo ya koma ke ya kxośi.
- Se se dirwaxo sephiring ke koma yeo eleng ya banna xoba basadi e sa swanelwaxo ke xo bonwa ke banna xoba ~~mn~~ basadi lemang le mang wa dihlopa tše pedi a sa bollaxo. Koma e itokisetšwa ka

K34 / 33

3. Xa ele bodika bo bolotswa Lehlabula kamoka, elexo naka ya kxwedi tše tharo elexo ka kxwedi ya Phalone (March) xe ele lebalana. Ke xore xè e sa thoma xo dula. Xomme bya tswa ka kxwedi ya Naka (May) xe ekopana le Letatse (June).

Babolodi ba bodika elexo kwela ya matho xo basimane baiśwa sokeng mo xo sa yexo motho ka ntłe le motho wa monna yo a bolotsxo. Xomme bona xa ba apare selo mmeleng wa bona. Xomme xa ba pipiwi ka selo. Xa ba bitelwi. Ba dumeletswe fela xo bolela le motho yo a wetsexo wa monna. Xaele mosadi xa dumelwelwa xo bana modika ka mahlo lexe ale kxole byang. Xe xo ka hwetswa mosadi a bone modika ka mahlo ka ntłe xa taelo ya banna xe ele lebaka la basadi xo bona madika o swanetswe xo bolawa ke banna ka taelo ya kxosi, xoba a nthse selo sa xo lefa elexo mosetsana xofa kxosi.

Sodika bo wela felo xo tee moo xo kxethilwexo ke banna xoba botielo byo botseka mehla. Moroto o ka dula xodimo xa thaba xoba mmoto. Ke fele fa xo kxethilwexo xoba kxole le basadi. Moroto a o axiwi byalo ka ntlo.

4. O dirwa byalo ka ngwako wa batsomi šokeng. Xe ba wela ba wedi xa ba apeswe selo.

Xa ba tlotswe ka selo mmeleng ya bona. Xomme xa ba pipiwe ka selo. Kwela ya bodika ke yona ye ba wedi ba hlokamelwaxo ke medi. Mediti ke bao ba wetsexo pele xa ba wedi, elexo bona ba latelwaxo ke ba wedi! Modiro wa medi ke xo tlisetša ba wedi dijo ka xe ba wedi bele šokeng. Ba bolodi ba a boootswa. Ba bolotswa mathomong a koma xoba ka o tee ka o tee ka xo tsena komeng. Ba wedi ba bo dika xa ba beolwe moriri. Xa ba xaiwi mmeleng. Xa ba itiwi. Xomme ba bolotswa ke monna yo a bitswaxo mošupi ke xore ke moripi yo a riraxo tsa setsiba se pele sa tsa mapele a bawedi bao elexo mašoboto. Mošupi o šupa ba wedi ka thipa. Xo bolotswa bohole. Xo bolotswa kxosana ka bona yo a bitswaxo mokxote elexo ngwana wa kxosi xoba wa mokxomana. Kamoraxo xwa tla motseta wa xaxwe elexo thsopyane, mme ena e ka ba ngwana wa motho fela elexo le loko xoba lešika lakxosi.

611.

Komme mafelelong xo ka ba mang le mang yo ka bang wa mafelelo a
 5. seholoha seo. Kalafo ya nthse ke xo nweśwa ba bolodi mośidi
 wa se tsibana sa mokxote wa pele xo se hlopha sa ba bolodi ba
 ngwaxa wo.

Komme sona se a śilwa sa kopanywa le metsi a lexapu xomme
 ba wedi ka moka ba nweśwa metse a. Mmolotsí ke motho wa
 Mokkalabye wa tsebo ya xo bolotsá motho. Komme ke thipana ya ka
 mehla. Komme o bitswa xoba ngaka ya xo bolotsá. Komme xo kxe-
 thwa motho wa mokkalabye. Setsibana sa xo tloswa sea bolokwa ke
 kxośi xo dira dihlare tsa xaxwe. Ba bolodi xa xo xo xopolwe
 selo ka xabona mabapi le leho. Komme ba reelwa maina a maswa.
 Ke xore xa ba sa bitswa ka maina a xae. Wa mathomo ke mokxote.
 Na bobedi ke tsopyana, xomme bontsi ba bitswa maloi xoba baloi.
 Ba bolodi bana lepolelo ya bona yeo e sa swanexo le ya xae moo
 batśwaxo xona. Ba rutwa xore mollo xoba sebeśo ke sesipi,
 Metse ke matśana. Xonwa ke xo tśalabela. Xo dula fase ke xo
 hlapa thethe. Xo hlapa ke xo keta. Xe motho yo a bollaxo a kxoma
 ke thate xa xo baba ore ke a swa le xe a sa kxomeke mollo.

6.

Motho yo moxolo o bitswa raletsitla. Ka ntlong yeo ba robalang
 ka xare e bitswa matsididing. Sebeśo sa ntla se bitswa sesepi.
 Xo ~~mm~~ robala ke śai. Kotsexa ke phahla. Xo ema ke xo tsekelela,
 byalo, byalo. Komme le melao e xona yeo barutwaxo yona. Komme
 melao yeo xa e śupi kxośi xoba sethsaba xoba Modimo. Ke moxobo
 fela wo byalo ku seema. O mong wa melao ke o :- Pudi ya lla
 moxwaxweng yare modisi nkxolle. Ke tla xolla ke le kae ke dutsi
 xopong xa tsela ka bona mphiti a feta. A feta le mpyana tsa
 xaxwe. Tsa tsena thsika tsa nthša sebata. Sebata se tilu bana
 ba tawana. Tsa tsena thsika tsa nthša sebata. Komme mehlslana
 ye e tla bolelwa ke ka o tee ka o tee ba bang e ba mo śala moraxo
 mohlala ka mohlala, xo fihlela yo nlong le yo mong a tseba molao
 wo. Xe ba sa tsebe melao xa ba robale bośexo kamoka ba tla lala
 ba xobela. Ke xore xo opela, bośexo kamoka.

7.

Komme boroko ba tla bo reka ka xofa x banna dinonyana xoba
 baditi. Bodika bona le papaxo byona le ~~mm~~axo byona elexo ba
 kxelabye ba ba bedi bao ba kxethilwexo ke kxośi le banna xo disa

611. badika xore xe ~~max~~ yo mongwe a lwala a tsebye ke bona le xo ba emela xe baditi ba rata xo ba thswenya. Xomme thuto ye ngwe ke xoruta xo ~~maximunum~~ thsaba xo bolela le baxatša banna mola maxae. Ba bonwa felaxe ba fodile ba loxwetswe mohlahla xoba diapar xore ba bine. Xomme difahloxo tsa bonaxa di bonwe le mmele wabona. Moloi xoba modika xe a robala o thethekxetšaka sekxoši bošexo kamoka. Baditi ba diša bošexo ka moka xore moloi a se robale byalo ka motho. Ba robala ba tsene ka xare xa Molora. Maoto a ile sebesong dihloxo hlaxeng. Moloi xa dule byalo ka motho. Tulo ya xaxwe e bitšwa thethe. Ke xore mollo o ora ka lehlakore a dutši xodimo xa leato laxaxwe le letona xoba ntsoxohlo Moloi xa dumelwelwe xo dula mo xo dulaxo baditi xoba boraletsitla
Ke xore batho ba baxolo kamoka. Se moloi a bitšwa ke moditi xoba monna o araba ka xo tia tia diatla.

8. Xe a saka a dira byalo a ka wela molatong wo o maloi kamoka ba ka kwaxo bohloko.

Modika xa dumelwelwe xo nwa ~~x~~ metse, le xa ele xo hlapammele. Leina la mollo ke sesepe. Moloi a ka hwa ka xo robala ntle.

Xe modika a hwile mmaxo ~~max~~ modika xa a botšwe selo, xomme o tla bona ka nnoši ka tsa-tši la mafelemlo. Ba fiwa dijo ke bediti. Dijo tsa madikadi dirwa mohlopo byalo ka seolwana ka xarexa moxopo. Di išwa ke basetsana felo mo xo bitšwaxo dikxareng. Ke xore xe mosetsana a tšwa dijo o swanetše xo ema xona a xo eletsa ka lentšu le lexolo kaxore:- sebono mokxomalome. Ke sore lexopo la boxobe fano. Ke xona baditi ba tla a raba ka molodu xoba baloi baka araba byalo. Fela xaxo tsebye ke basadi xore ke moloi. Xo tsebywa fela xore ke baditi. Mosetsana o swanetše xo ema kxole sekxoba sa (~~in~~ mile). Modika xa ba dumelwelwe xo ja dijo tsa xonokwa ka letswai ~~x~~ xeba sešo xo fihla lebakeng la xo fola. Ke xona ba ja boxobe fela ka ntle le moraxo. Xomme disibo tšona di a išwa mme di lewa ke banna le baditi.

9. Modika o swanetše xo šeba ka dipeba. Xomme seo a šebaxe ka sona se bitšwa ~~max~~ sekwalo. Xe ba e ja ba jela felo xotee. Felo fa xo bitšwa sehladung. Xo loxiwa tafola xoba lexoxoka dihlaka xoba diphate. Dijo tsa ripelwelwa xodimo xa sehladu se.

Komme madika ba thika selo se kamoka ba kwatama fix fase. Komme Moditi are :- Moxora pona ba inama ba fetola bare :- mmxo. Ka ntšu letec. Byalo a bolela xape are bobonane. Komme ba Fetola bare bo bona moxale. Ke xore bo bona boxobe. Komme moditi yo a swerexo thupa a Fetola are :- Kxahla-x~~mm~~ kxahla! ka pela. Ke xona maloi a tla wena xodimo xa dijo ka diatla tše pedi ka xo thsaba thupa ya moditi, Xe yo mongwe a sa je ka xo thsaba moratho moditi o tla lahla kxati xodimo xa xaxwe. Komme moditi ka lentšu le byalo ka phookwana ya pudi o a xo e letja. Komme le ena o bitšwa phookwana ka nako yeo. Le xe tafola e tletše ka x boxobe e swanetše xo fela. Xe boxobe bo sa fele moditi o tla 10. betša thupa xodimo xa maloi kamoka.

Ke xona ba tla ja bya ka dimpya. Xe xo fedile xo ja ba tla leboxa ka moxobo wo moxolo wo o elexo mokete xobanna kamoka. Komme o tla wetša banna ba bina ba dikoloxa seboka sa bawedi. Komme mo xare xo eme modika wa lentšu le lesese yo a bitšwaxo ka ~~imik~~ bollele. Xe banna xoba boraletsitla balapile ba tla tloxa maloi a šala a lothša ka xo tia diatla. Komme yo mongwe wa banna a fetole ka xore lekwetše. Ke xona ba tla fetola ka xo hlabu mokxoši wo moxolo.

Xo wela xo tšia d kxwedi tše tharo xe ele bodika. Komme box-wera ke ngwaxa. Xo wela xo dirwa xa bedi xoba xararo. Mafelelong a koma xo thšungwa mphato. Komme xo hlapiswa bao ba beng babolla. Komme xo tsibišwa batho kamoka ke kxoši. Xe ba wedi ba boela xae baa ~~pm~~ pešwa ditsiba mme ba tlotšwa ka letsoku mme kamoka. Komme yo mong le yo mong a fiwa patlana tše pedi komme ba sepela ka xo inuma ba thibile mahlo ka tšona. Komme ba fihla kxorong 11. ya mošate moo moo xo adilwexo maxoxo a mantši komme ba kwatama xona ka matolo.

Ke xona bo mmaxobana ba epesa bana ba bona ka dipheta. Komme ba rewa maina a byalo ka le :- Nare yeswana. pitsiešwana. Ba wetšexo ba tsebana ka xo seapare selo xe e se letsoku fela. Motho yomong le yomong a wetšexo o bitšwa monna xoba mosadi xe ele mosadi Komme ona le ditokelo tša ba ba xolo mo naxeng. Ka xe xo welwa le ke bašimane ba mengwaxa ye lesome ke xona ba bangwe eba e seso

611. xoba lebaka la xo nyala. Xomme le kxorong xobyal.

Mphato o mong le o mong ona le leina la ona. Xomme le rewa ke kxoši. Ba le tšeа mohlang batšwaxo boxvereng. Xomme maina a rewa xape le xape. Maina a mephato ya banna le basadi ba naxa ya xešo ke a :-

1 Medikwa	2 Madisa xoba Mapolana
3 Makwa	4 Mashweni
5 Mankwe	6 Melao.
7 Mathamaxa	8 Mangana
9 Manala	

Ba mphato o tee ba thušena xe xo šomixwa mešomo ya sethsaba
12. ya mošate.

Mohlang bodika boišwaxo xo bona basadi dikxareng bo epere mohlähla xo lwexwa ntwa ye kxolo ke banna ka mephato. Ke xona ~~mk~~ mphato wo mong le ~~wo~~ mong o swanetše xo ema lentha le tee xo lwanthša mphato wo o ka o hlaxelang. Xe mphato wo mongwe o ~~fi~~ ~~fi~~ fokola xona ka tšatsí leo o tla hlwa hlaxeng xola mephato kamoka e enwa byalwa bya monyanya wa xo šupa basadi bodika. Xomme mokete wo o bitšwa diphetolelo tše madika. Ka tšatsí leo mephato e swanetše xo tsebana, xobane xe mphato o mong o ka hwetša motho o tee wa mphato o mong o a bola ya ka xo tia ka dikxati xoba patla. Mokxalabye Potokisi o na le lebadu le lexolo la lebye la xo bitšwa ke le fakxomo ka ngwaxa wa 1985 xe ~~xi~~ xo lewa ntwa ye. Xomme mephato e ya ka mephato xo tsomana mo xare xa naxa tšatšing leo.

Kwela ya Boxwera le Byale (Bašimane le Basetsana)

13. Boxwera ke kwela ya bašimane xo mme byale ke kwela ya basetsana ke xona tse pedi tse di sepela xa mmoxo mo tirong ya tšena Xomme ke kwêla ye kxolo ya bobedi xo bodika. Xe motho a wetše bodika o swanetše xo bolla komana. Komana ke kwela ya bašimane fela e latelaxo bodika ka morexo xa beke tše pedi xoba tše tharo. Ke yona ye e rhatlalatšaxo ba wedi xore ba ye maxae a bona. Ke xore xe ba tšwele bodika xa ba dumelwelwe xo ya xae pele ba sešo xo boxa komana.

- Komana e bollwa sebaka sa beke xoba beke tše pedi. Komme xona bawedi ba swaiwa leswayo mo dihlaxeng kamoka. Leswayo le bitswa lehlaka la koma. Ke xore lehlaka leo mowedi anaxo le lona polelo ere le dirilwe ke mamodumele xoba sehlaxatsane elexo koma yeo e tsomaxo moko mo sehlaxeng sa mowedi. Fela mehlaka a o a ~~xt~~ dirwa ke monna wa xo tseba xo dira mahlaka a koma. Komme mowedi o botswa xore xe a botswa xore dintho di tswa kae a seke a bolela xore di dirilwe ke monna xoba banna xomme a bolele xo re ke dihlaxatsane di tsoma moko mo dihlaxeng xoba dithameng. Komme mo wedi o a dumelwa xo ya ka xae. Xape o a bolela le motho yo mong le yo mong. Tefo ya koma ye ke 1/- xoba kxoxo. Komme mo xo yona xo rutwa mexobo ya marumo. Le mekxwa kamoka ke ya ntwa. Ka nako ye ngwe masoxana a swanetše xo tšia dithoka xo lwa ka ~~xim~~ tšona. Komme ntwa ye ke ya mphato ka o tee. Mosadi xa dumelwe xo tsena komaneng. Xo dumelwa xore dihlaxatsane di dula badimong eleng mabitleng a dikxoši tša kxale. Komme ke ~~mm~~ mexoši a kxale le bakkomana ba bona, komme ba tsoxile bahung xo tla xobona ditloxolwana. Mamodumele o dumelwa xore a sepela ka oto ka le tee. Komme ona le bopexo se byalo ka sa nonyana. Komme mohlang a tlang motse wa mošate xo tla ba le thšoxo ye lxolo mo basading ka xoba xa xo mosadi xoba manna o tee a ka bolelaxo.

Ke xona batho ba motse wa mošate ba tla dula ka poifo ya xo thšaba mašapa a dihlaxatsane. Felo mo komana e dirwaxo xona xo bitswa letsošo. Letsošo le dirwaka mahleko. Dihlaxatsane di ka tla xararo ~~xim~~ x xoba xane ka hgwaxa. Xa xo monyanya wo moxolo wa sethsaba o swanetše xo dirwa ka ntla le dihlaxatsane . Dihlaxatsane di tla le makemelong a batho ba baxolo ba kxoro ya mošate. Le xe xo hwile mosadi wa kxoši o emelwa ke dihlaxatsane lehung la xaxwe. Dihlaxatsane di dirilwe ka mashapo a diphôfôlô. Xe xona le ditlou xona meno a tšona a dira dihlaxatsane tše botše.

611.

Ke diphaphathana tše pedi tsa masapo, mme di tlemilwe ka letswana. Xomme xe motho a nokela sehlaxatšane ka metseng lets-wana le a thapa. Xomme xe motho a budula ka moyo letswana le lla. mollo wo byalo ka naka yeo e bitšwaxo (Whistle). Bo mamodumele ba tielwa dikomana ka mehla xe ba tlie. Xe dihlaxatšane di tlie mošate xomme motho yo kxome. Le xe ele kxosi.

16. Xe motho a sa nthše kxomo yeo dihlaxatšane di ka tloxa tsošong ka xo ngala fao di ka se sa boang xo fihlela kxome e tswé.

Ngwanamadume ke koma xoba kwela ya bašimane ya tšatsí letee fela pele xa komana. Ngwanamadume ke phate yeo e photšwexo mašobana xomme xo loketšwe matswa. Ke xona monna o tla letša phate ye. Xomme yona ya dira modumo wo byalo ka tau. Ke xona ba wedi ba tla botšwa xo rakadiša tau ye xare xa bošexo manyameng. Xomme tau ye e lla ka xare xa dihlare. Ke xona ba wedi ba tla kwa boholoko ka ka xo rakadiša tau x yeo elexo tau motho. Xe mowedi ale kxaufsi tau e a homela xo lla. Ba wedi ba swanetše xo swara tau ka diatla. Ka nako ye baditi ba ~~xxxx~~ swere dikxati xo tia baswari ba tau xe ba sa e sware ka pela. Xe tau e swerwe xoba Ngwanamadume, kwela e fedile le bošexo byoo.

Xomme ka xo sana pollo ye ngwe xo fedile.

17. Xomme ka moswane bawedi baya xae xa bona. Xomme ka moraxo ba tla boa mošate xe xo tlie dihlaxatšane.

Boxwera le Byale.

Kwela tše pedi tše ke tsa Mafelelo xo banna xo basadi byale ke ya bobedi. Boxwera ke kwela ya bašimane. Byale ke ya basetsana. Xomme tšona di hlomiwa mohla o tee mo mošate ke kxosi. Boxwera bo tšia nako ye telele. Bo thoma ka kxwedi ya Ngwetabošexo xo fihla xo Ngwetabošexo ngwaxeng wo o tlaxo. Ke xore xo tloxa ka (November) xo fihla xo (November) xape. Morotho wa bašimane o ba ka hlaxeng. Wa basetsana ka xae. Mo wedi wa mošimane xa dumelwelwe xo boela ka xae.

Fela Mosetsana o a dumelelwa. Baśimane ba tśia baka sa kxwedi tše tharo ba khutile, ba sa bonwe ke basadi. Morotho xa o kxole le xae. O a xiwa ka ntle xa motse. Morotho wa basetsana o dula kxorong ya mośate.

18. Sebakeng sa kxwedi tše tharo basetsana le bona xa ba boledísi motho wa monna xe e se kxośi fela. Baśimane xoba baxwera ka xe ba bitśwa byalo ba loxa hlokwa ele byang byoo ba tlang xo apara byona xe ba sepela le naxa. Basetsana ba loxa mohlahla elexo xo photha byalo ka baśimane ba loxa thapo ya xo dira lexoxwana (mats).

Xe xo fedile hlokwa le wlohlahla ke xona kxośi e laela sethsaba xo dira byala naxa kamoka. Moxwera o bolela le basadi xoba basetsana ka molodi fela. Moxwers xa dumelelwa xo apara kobo. Xo byalo le xo ngwale. Byalo kxośi e tla laela batho xore ka tśatśi le kete mabyalwa a tliśwe mośate. Xape ke phadíšano ye kxolo xare xa basadi le banna xodimo xa seo se dirilwexong kxweding tše tharo. Ke xona baxwera ba e peśwa kobo ya byang ke banna. Basetsana mohlahla ke basadi. Komme ba wedi ba tśwela kxorong ya mośate xo bonwa ke batho kamoka.

- 19.

Xaele moxwera sefahloxo sa xaxwe xa se bonele xomme o apere ke fa ya byang. Basetsana xoba bale ba phathakxile dithapo tśa mohlahla ele sehlopha se sexolo. Ke xona banna le basadi ba tla tia lerata xore sehlopha se botse ke sefe. Banna ba tumośa sa bona, basadi sa bona. Byalo moxwera a ka sepela le metse ngwale le yena. Fela moxwera xa boledísi motho wa mosadi xe ese ka molodi.

Moxwera xaana motape xoba moditi. Xa xo setho sa mośimane se repywaxo mo kweleng ye. Xaele basetsana bc elwa fela ka thipa xove ba ka seke ba bolotśwa setho se sengwe sa mmele e tśwe bonntatabona baile ba rinywa bodikeng. Ka moroxo xa n kxwedi tše tharo xo tla tśweletśwa koma ye bitśwaxo nkokoi xoba seriśane. Nkokoi ke koma ya banna. Nkokoi e boifiwa xa xolo ke basadi le basetsana ka xe ele selo seo se bonwaxo ka mahlo se sepela.

20. Xape sena le mollo wo byalo ka selo se phelaxo sa naxa.

Nkokoi e dumelwa xoba e dula nokeng ya i Lepelle madibeng a maxolo. Komme e tlele xo bona bana ba welaxo, le xo khopela tseo ba jaxo. Nkokoi e dumelwa xoba e ka metja motho a sa phela ka ntle le xo moripaxanya. Komme ka fao e boifixwa kudu ~~ku~~ kudu. Nkokoi e a xelwa ntlo ye byalo ka ya motho. Mohlang e fihlaxo e ema kxorong ya arabišana le basetsana xoba ~~ku~~ kxošana ya bona e bitšwaxo Môlôbe. Komme xa e sepele ka maoto a a bonwaxo. Bonalo ya yona e byalo ka hlakana ya ngwako.

Nkokoi

Ka
mouaxo.

Kapele



21. Ke xona xo tsena monna wa xo tseba xo ~~ku~~ sepela le xo kitima a kokile sethothwana se ka marotha xoba mašetla a xaxwe. Komme monna ya o swere lehlaka leo le dirilwexo seletšo se byaloka lepatata. Komme Nkokoi e etwa pele ke monna yo a swerexo seletšo sa xo laetša nkokoi tsela xe e bapala leptlelong la mošate. Ke xona basadi ba dumela xore ke selo seo se phelang ka nnene. Xe nkokoi e xoroxile basetsana ka ba robale. Ba lala ba tia meropa bošexo kamoka. Komme nkokoi e tla xoma dijo xo bona xore e ba olkolle xore barobale. Komme bona ba tla tliša dijo ka mehuta ya tšona, Le dikxong nkokoi e a ja xoba mabu a lefase. Le nama, le boxobe, le byalwa. Ke xona baxwera le bale ba swanetše xo e tukiša ka tšohle mohlang makxolo wa bona a tläng ka xe e bitšwa byalo. Nkokoi e ka dula beke tše pedi xoba tše tharo e sa bona bana ba yona ka xe polelo e realo.

22. Komme xe nkokoi e tliše motseng polelo ere e rakile. Seletšo se bitšwa mphenye. Xo letša le xo betla. Xe basetsana le bašimane bao ba bollaxo ba sena tša xo fepa i koko wa bona, nkokoi e ka ngala ya tloxa e befetšwe xo boela xae Lepelle.

Komme basadi le bale le baxwera ba tla leka xo nthša diloba xo thibela nkokoi. Mohlomong e ka xoma pefelong ya yona. Ka mohlomong ~~axxa~~ ~~xem~~ ya nama e ile xae. Ke xona ~~y~~ e tla thoma

611.

kopela xo kośa ya yona ya xo ngala. Xomme banna ba e dumela ba e etile pele xo e supa tsela ya xo ya Lepelle. Ke xona basetsana ba tla roma monna yo a bitswaxo lemathi. Ke xore ~~hmmmt~~ motseta wa nkokoi xo bana ba yone. Xomme ba mofe selo xoba dilo xo thibela nkokoi. Xe ele tše nyane e tla befelwa ya tloxa ka xore basetsana sa ba mpone xoba nna motho yo moxolo. Le xona xa ba tsebe xore nka ba metśa kamoka ba phela marapo a bolela teng.

Xomme banna ba tla tlatxa ka xore ba metśe ba metśe xoba o 23. kare keleketu marapo a bolela teng. Xomme e tla bolela e tloxa e leba theko ya noka ya Lepelle. Ke xona motseta o tla fela a issa ditoba xo fihlela nkokoi e sobelela xoba e xoma. Nkokoi xa e ke e tloxa xa ntsi ka ntle le xo se ngale. Polelo ere sejo sa nkokoi Lepelle ke dihlapi xoba dikwena lexe ele dixaxabi kamoka tśa noka. Nkokoi e tlotśwa ke mesidi ye meso. Xomme meśidi yeo e bitsw sekuku. Mme xa se mesidi ya mere kamoka ya naxa. More wa sekuku se botse ke sexokxotho. Nkokoi ke yona ~~km~~ koma ye kxolo mo dikweleng kamoka. Xomme e śalwa moraxo ke mamodumele.

Mola faxong xoba morotong wa basadi xona le selo se sengwe se bitsw xo senkokometśe. Senkokometśe ke seswanthśo sa nonyana seo se hlomilwexo xodimo xa lefate le letelele. Xomme se o kametśe ka xare xa lefaxo.

24. Mo boxwereng yo a sa rafexo xo wēla ngwaxa kamoka a ka tla mohla xo tlide nllokoi xomme o tla wela tśatśi le tee fela. Xomme e ka ba motho yo mongwē le yo mongwe, monna xoba mosadi. Boxwera le byale di tśia nako yetelele di seśo ~~xm~~ xo ba xona. ~~Xm~~ Xo kaba mengwaxa ye mehlano xoba lesome. ~~Tm~~ Tefo ya kwela ye ke €1 xe motho a tśwa kxole 11/- xe motho ele wa kxaufsi. Xomme nako kamoka basadi bare nkokoi e tloxile xola banna ba e beile ka ntlong ya yona kxaufsi le ya baxwera. Ka mohla wo mong xo ka tla dihlaxatśane xo lwa le nkokoi ka xore e tloxe e fetśa dijo le xo thswenya ba tloxolo ba tśona. Ke xona xo tla ba ntwa ye kxolo ya xo roxana ka mahlapa fela. Xomme nkokoi e bolela xove e tla metśa dihlaxatśane xe e ka di swara.

Ke xona t'sona di tla ema kxole t'sa roxana dile xona, xo fihlela di tloxa. Mohlang xo fihlang dihlaxatsane meropa le mexoba kamoka di a leswa ka xe dihlaxatsane ele dilo t'sa xo senyake le'sata la selo se sengwe. Ke xona xo tla theelet'swa ntwa ya dihlaxatsane le nkokoi fela.

Xe dihlaxatsane di tloxile nkokoi e sale e anexela batho xore dihlaxatsane di a e th'saba ka xoba e ~~km~~ ka dimetsa kamoka. Dihlaxatsane di ka fihla lesome. Xoba xo feta. Mo xo dulaxo nkokoi motho xa tsene a epere kobe ye mmala wo moso, xoba dieta xoba mongatse. Ke xona nkokoi e ka ngala ya tloxa ka baka la motho yo xe a sena sa xo lefa. Tefo e ka ha pudi xoba nku xoba chelete. Ditefo t'se byalo ka pudi xoba nku ke t'sa nkokoi xo di tla t'iwa t'sa i'swa ntlong ya yona mo banna ba tlaxo xo di bola ya ba ja. Le dilo kamoka di dirwa byalo xe ele t'sa xo lewa.

26. Ka mohla we mong nkokoi e fa banna taelo ya xore xa e rate xo met'sa batloxolwana ba yona elexo bale le baxwera ke xona banna ba swanet'se xo kxa dikxati t'sa xo ba tia ka ~~t'na~~ t'sona. Komme banna ba tla thoma xo dira mota xore ngwale xoba moxwera a tabole pele xa monna yo mong le yo mong. Mo xo tla thoma Molobe xe ele bale, xoba Mokxote xe ele baxwera. Ka xe koma ele ya banna baxwera ba ka swarelwa ka xo tia dihlare t'sa naxa ke banna ka tsela ye nkokoi e ka se x bonexo xore banna ba tia dihlare. Xe e ka lemoxa xona banna bao ba tla tsena molatong. Xe moxwera a saka a kwa taelo ye ngwe ya banna molato wa xaxwe o ka tli'swa xo nkokoi. Ke xona o tla ~~x~~ laelwa xore a rwale dinaka t'sa phôfôlô ye bit'waxo kxokong hloxong ya xaxwe xove a bine a dutéi fase pele xa nkokoi moo e tlaxo thoma pina ya tlarafo ye e bit'waxo kxokong.

27. Ke xona o tla bina xo fihlela a se sa kxona le xo ema. Komme a ka seke a hlwa a boelets'a. Kxokong le moditi o a e rwala xe ana le molato wo mong pele xa nkokoi. Mo kweleng ye xa xo polelo ya sephiri yeo e rutwaxo bawedi. Komme barutwa melao byalo ka bodikeng.

Komme moroto e thewa ke ngaka yeo e lefiwaxo ke kxoši ka dikxomo xe kwela e fedile. Ngaka e alafa xo thibela Malwetsí le baloi. Ngaka e thea meroto kamoka wa bašimane le basetsana. Ngaka e ~~thsepisa~~ ~~kxmx~~ kxoši xove xaxo moloi yo a ka tsenaxo kweleng a loya motho. Xe mošimane a ka thšaba kweleng mne a thšabela xae tefo ke hloxo ya xaxwe xo bolawa ke banna. Komme xe xo sele byalo xona xo tla tšwa motho lapeng ~~hx~~ labo xo lefa koma ya kxoši. Mohlang koma e tšwaxo ba wedi ba lala ba opela bošexo kemoka le batho kamoka. Komme xasasa moroto wa bašimane ofešwe ka mollo. Komme ~~m~~ nkokoi o tloxe le banna xo ya nokeng 28. moo e tlaxo fišwa ka mollo xomme banna ba tloxa le mphenye fela xo boe xae xo kxoši. Ke xona le basadi le bona ba ya nokeng. Komme xe ba hlapile kamoka ba epešwa diaparo tša bona tša xae. Komme ba boele xae. Komme ke xona xe kwela ya boxwera le byale e fedile. Mošimane xobaba-mosetsana yo mong leyomong o ya xae xa xabo. Byalo bašimane ba phethile dikwela kamoka. Ke xona ke banna ba ka tsena mererong ya banna, xoba xo nyala bao eleng masoxana e xodilexo.

— Komme mo xo ba setsana xo sale seo se sa šetseng xore ba fiwe dithswanelo tša bona. Komme bona ba šalelšwe ~~hx~~ ke xo boxa dikoma tša basadi elexo kwela ya bobedi ya basetsana. Kwela ye e bitšwa lesoko. Lesoko ke kwela ye e dirwaxo ka dibeke di sekae fela. Komme mo xo dirwa fela seo ~~h~~ se bitšwaxo dikoma. Ke xore mola byaleng xa xo ~~h~~ dikoma tše basadi ba ka di diraxo ka xe kwela ele ka xae.

29. Byale basadi ba kxopela kxoši xo direlwa moroto kxole le xae. Komme kxoši e tla tsoma ngaka ya xo axa xape moroto xore baloi ba se tsena le xo thibela malwetsí.

Ke xona basadi ba tla tšia beke xoba tše pedi ~~x~~ ba dira dikoma ka xo fapano xa tšona. Komme basadi xa ba diri dikoma felo xo tee. Ke xore mosadi yo mong le yo mong o tla dira koma ya xaxwe.

Komme kwela ye e bitšwa lesoko. Ke xona basadi ba tla tsibisa kxoši xore e tsibiše sethšaba xore dikoma di fedile

ke xona batho ba ka kxobokana xo tla xo bona dikoma. Xomme meropa e tla lla dikoma tsa tswela kxakala xo bina. Xomme xo tla tswa ditan, dipitsi tsa hlaxa dinkwe, Mapono, le dilo tsé ntáí tsa mehuta huta. Xomme mosadi yo mong le yo mong eleng mathomo a bona dilo tséo o swanetse xo ntháa ~~fixxxma~~ El xoba pudi tsé pedi. Xommem e tla ba monyanya wo moxolo xo batho kamoka xo bona dikoma tsa basadi. Xomme mosadi xoba Masettsana yo a sa 30. tseneng komeng o tla nyatswa kudu ke sethsaba. Byalo x xe ~~x~~ kwela e fedile basetsana ba phethile dikwela kamoka tsa sethsaba, xomme yo mong le yo mong o bitswa mosadi. Xe mosetsana a seso xobolla o kwerwa ka xore ke mohlakane. Ke x xove lešoboro la mosadi.

Dikwela kamoka ke tsa kxoši. Xomme tšohle tséo di ~~xxxxxx~~ nthšiwaxo ke batho ke tsa xaxwe. Xomme x bašimane le basetsana ba moroto o tee baana mphato o tee.

Ke xore e ka ba Madikwa kamoka xoba Manala Kamoka, kamo baka fiwaxo moroto ke kxoši, le sethsaba. Xomme mphato o tsáwa boxwereng le byaleng.

Ditšerwe xo 1. Motlalekxomo Malatši
 2. Mamotaxa Malatši

Ke Jeremiah P. Malatši.

END. S. 611.